



SLUŽBENE NOVINE

TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Godina 4 - Broj 7

Srijeda, 25. juni/lipanj 1997. g.
TUZLA

Izdanje na
bosanskom i hrvatskom
jeziku

376

Na osnovu člana V.1.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 24. tačka a) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 19. 6. 1997. godine, donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVA TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Proglašava se Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona kojeg je usvojila Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 19. 6. 1997. godine.

Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona stupa na snagu u ponoć 19. 6. 1997. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
Skupština

Predsjedavajući
Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog
kantona,
Fuad Hadžić, v.r.

Broj: 01/011-240-15/97
Tuzla, 19. 6. 1997. g.

377

Na temelju članka V.1.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i članka 24. tačka a) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 19. 6. 1997. godine, donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVA TUZLANSKO-PODRINJSKE ŽUPANIJE

Proglašava se Ustav Tuzlansko-podrinjske županije kojeg je usvojio Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 19. 6. 1997. godine.

Ustav Tuzlansko-podrinjske županije stupa na snagu u ponoć 19. 6. 1997. godine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
Sabor

Broj: 01/011-240-15/97
Tuzla, 19. 6. 1997. g.

Predsjedatelj
Saborom Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hadžić, v.r.

377

U uvjerenju da demokratske institucije zasnovane na poštovanju ljudskih prava i sloboda najbolje stvaraju sklad između sebe i svojih zajednica;

Odbijajući nasilje rata;

Unapređujući mir, slobodu pojedinca, ekonomski razvoj kroz zaštitu privatnog vlasništva i tržišne ekonomije;

Vođeni načelima Povelje Ujedinjenih naroda, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini kao i njegovim aneksima;

Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, u kojoj su predstavljeni narodi i građani Tuzlansko-podrinjskog kantona, kao federalne jedinice Federacije Bosne i Hercegovine koja je sastavni dio suverene države Bosne i Hercegovine, odlučni da osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najviše standarde ljudskih prava i sloboda, na osnovu člana V.1.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici od 19. 6. 1997. godine, usvaja

USTAV

TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, zajedno s ostalima, i građani Kantona, ostvaruju svoja suverena prava u državi Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Tuzlansko-podrinjskom kantonu (u daljem

tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i njegovim Aneksom i ovim Ustavom.

Član 2.

Kanton je federalna jedinica Federacije koja obuhvata općine i gradove, u sastavu Kantona, u skladu sa federalnim propisima.

Član 3.

Sastav svih organa u Kantonu, općinama i gradovima mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva Kantona odnosno općine i grada, ukoliko Ustavom Federacije nije drukčije utvrđeno.

Član 4.

Naziv Kantona je: Tuzlansko-podrinjski kanton.
Sjedište Kantona je u Tuzli.

Član 5.

Kanton ima grb, zastavu i pečat. Izgled grba, zastave i pečata Kantona, njihova upotreba i zaštita uređuju se zakonom Kantona.

Kanton može imati druge simbole o kojima odluči Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona).

Simboli Kantona upotrebljavaće se u skladu sa zakonom Kantona.

Član 6.

Službeni jezici Kantona su bosanski jezik i hrvatski jezik.
Službeno pismo je latinica. Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstva komunikacije i nastave.

II LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

Član 7.

U ostvarivanju svojih nadležnosti Kanton osigurava i provodi sve mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima, Ustavom Federacije i njegovim Aneksom i ovim Ustavom vodeći računa o jednakopravnosti svih naroda i građana u Kantonu, općinama i gradovima.

Član 8.

Sve izbjeglice i raseljene osobe, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, imaju pravo slobodnog povratka u prebivališta iz kojih su prognane, tokom etničkog progona i neprijateljstava od 1991. godine.

Član 9.

Sve osobe imaju pravo na povrat ukupne imovine koje su lišene tokom etničkog progona i neprijateljstava od 1991. godine.

Ukoliko osobama iz prethodnog stava objektivno nije moguće vratiti imovinu, takve osobe imaju pravo na punu novčanu nadoknadu vrijednosti svoje imovine.

Sve izjave i obaveze date i preuzete pod prijetnjom, prisilom i prijearom, a koje se odnose na svu pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i sva imovinska i neimovinska prava, ništavna su.

Prava iz prethodnih stavova ostvarivaće se u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, propisima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i ovog Kantona.

Član 10.

Organi Kantona, općina i gradova dužni su osigurati uslove za rad i saradnju sa ombudsmenima.

III NADLEŽNOSTI KANTONALNE VLASTI

Član 11.

Kanton je nadležan u svim oblastima koje nisu Ustavom Federacije izričito povjerene federalnoj vlasti, a posebno za:

a) donošenje i provođenje propisa, u okviru utvrđene ekonomske politike, za podsticanje privrednog i društvenog razvoja;

b) uspostavljanje i nadziranje kantonalnih policijskih snaga, koje imaju jedinstvene federalne uniforme sa oznakama Kantona;

c) utvrđivanje i provođenje politike obrazovanja i vaspitanja; d) utvrđivanje i provođenje politike u oblasti nauke, kulture i sporta;

e) utvrđivanje i provođenje stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređivanje i izgradnju stambenih objekata;

f) donošenje i provođenje propisa o korišćenju zemljišta, uključujući zoniranje;

g) donošenje i provođenje propisa o postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

h) provođenje socijalne politike i uspostavljanje službi socijalne zaštite;

i) donošenje i provođenje propisa o unapređenju lokalnog poslovanja i humanitarnih aktivnosti;

j) utvrđivanje i provođenje politike u vezi sa regulisanjem i osiguranjem javnih službi;

k) utvrđivanje i provođenje politike u vezi sa osnivanjem i radom radija, televizije i drugih sredstava informisanja;

l) finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti ili djelatnosti pod nadležnošću kantonalne vlasti oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima;

m) utvrđivanje i provođenje politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa;

n) donošenje propisa o lokalnoj samoupravi u općinama i lokalnoj upravi i samoupravi u gradu, uz odgovarajuću konsultaciju sa općinskim odnosno gradskim vlastima.

Član 12.

Kanton i Federacija su, u skladu sa Ustavom Federacije, nadležni za:

a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;

b) zdravstvo;

c) politiku zaštite čovjekove okoline;

d) komunikacijsku i transportnu infrastrukturu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine;

e) socijalnu politiku;

f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca;

g) turizam;

h) korišćenje prirodnih bogatstava.

Član 13.

Nadležnosti iz prethodnog člana ovog Ustava mogu biti ostvarivane zajednički ili odvojeno, ili od strane Kantona uz koordinaciju sa federalnom vlašću, dogovarajući se na trajnoj osnovi, u skladu sa potrebama.

Član 14.

Kanton može prenijeti svoje nadležnosti na općinu i grad na svojoj teritoriji ili na federalnu vlast, na osnovu međusobnog dogovora i prihvatanja.

Kanton može na općinu i grad na svojoj teritoriji prenijeti nadležnosti u vezi sa obrazovanjem, kulturom, turizmom, lokalnim poslovanjem i humanitarnom djelatnošću, te radiom i televizijom, a dužan je to učiniti ako, u pogledu nacionalnog sastava, većinsko stanovništvo te općine odnosno grada, nije većinsko stanovništvo u Kantonu kao cjelini.

Kanton može zaključivati međunarodne sporazume uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njena saglasnost nije potrebna.

IV STRUKTURA KANTONALNE VLASTI**A. ZAKONODAVNA VLAST KANTONA****1. Opće odredbe****Član 15.**

Zakonodavnu vlast Kantona vrši Skupština Kantona. Skupština Kantona je jednodomna.

Član 16.

Skupština Kantona sastoji se od 50 poslanika.

Član 17.

Poslanicima Skupštine Kantona mandat traje dvije godine.

U slučaju ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednih prilika, mandat poslanika izabranih na posljednim izborima produžava se za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih okolnosti.

Član 18.

Poslanike u Skupštini Kantona biraju birači na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem na cijeloj teritoriji Kantona, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima, Ustavom Federacije i njegovim Aneksom, ovim Ustavom i zakonima. Svaki birač ima pravo da glasa za bilo koju registrovanu stranku.

Svaki birač može biti biran za poslanika u Skupštini Kantona.

Skupština Kantona bit će sazvana najkasnije deset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Član 19.

Skupština Kantona ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju iz reda poslanika u Skupštini Kantona.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje dvije godine.

Predsjednik predstavlja Skupštinu Kantona, saziva sjednice Skupštine Kantona, predsjedava im i potpisuje akta koja se donose na sjednicama Skupštine Kantona.

Predsjednik Skupštine Kantona vrši funkciju predsjednika Kantona u slučaju kada predsjednik Kantona bude privremeno u nemogućnosti da obavlja svoju dužnost.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Skupštine Kantona u slučaju njegove spriječenosti da obavlja svoju dužnost; pomaže predsjedniku Skupštine prilikom predsjedavanja sjednicama Skupštine Kantona.

Član 20.

Skupština Kantona ima sekretara, koga imenuje na period od dvije godine.

Sekretar Skupštine Kantona pomaže predsjedniku Skupštine Kantona u pripremanju sjednica Skupštine Kantona, osigurava uslove za rad Skupštine Kantona i obavlja poslove i zadatke u vezi sa sjednicama i drugim poslovima utvrđenim poslovnikom ili koje mu povjeri predsjednik Skupštine Kantona.

Sekretar Skupštine Kantona ne može biti krivično gonjen, niti odgovorati u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije, bez odobrenja Skupštine Kantona.

Član 21.

Skupština Kantona zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim poslovnikom Skupštine Kantona i objavljuje izvještaje o zasjedanjima i odlukama.

Član 22.

Prava i obaveze poslanika u Skupštini Kantona utvrdit će se posebnim propisom.

Član 23.

Poslanici u Skupštini Kantona za vrijeme trajanja mandata uživaju poslanički imunitet.

Protiv poslanika Skupštine Kantona ne može biti pokrenuta građanska parnica, ne mogu biti krivično gonjeni, privedeni, zadržani i pritvoreni odnosno lišeni slobode za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije od bilo kojeg organa vlasti, bez odobrenja Skupštine Kantona.

2. Nadležnost Skupštine Kantona**Član 24.**

Skupština Kantona:

a) priprema i usvaja Ustav Kantona i amandmane na Ustav Kantona;

b) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;

c) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršavanje nadležnosti Kantona;

d) odobrava zaključivanje sporazuma sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

e) donosi poslovnik Skupštine Kantona;

f) daje autentično tumačenje Ustava, zakona i drugih propisa koje donosi;

g) bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Kantona;

h) imenuje i razrješava sekretara Skupštine Kantona;

i) bira i razrješava delegate Kantona u Domu naroda Parlamenta Federacije iz svojih redova, u skladu sa Ustavom Federacije;

- j) bira i razrješava predsjednika Kantona;
- k) potvrđuje imenovanje i razrješnje Vlade Kantona;
- l) utvrđuje nadležnost Kantonalnog i općinskih sudova;
- m) bira i razrješava sudije i sudije - porotnike Kantonalnog suda;
- n) imenuje i razrješava kantonalnog tužioca i zamjenike kantonalnog tužioca;
- o) potvrđuje imenovanje i razrješnje kantonalnog pravobranioca i zamjenike kantonalnog pravobranioca;
- p) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom Federacije, ovim Ustavom i zakonom.

Na zahtjev jedne trećine poslanika Skupština Kantona može pokrenuti postupak za utvrđivanje da li su Ustav Kantona, amandmani na Ustav Kantona, predloženi zakon ili zakon koji je usvojila Skupština Kantona, u skladu sa Ustavom Federacije.

3. Odlučivanje u Skupštini Kantona

Član 25.

Skupština Kantona dvotrećinskom većinom ukupnog broja poslanika:

- a) donosi Ustav Kantona i amandmane na Ustav Kantona,
- b) donosi zakon o prenošenju ili delegiranju kantonalne nadležnosti na federalnu, općinsku ili gradsku vlast;
- c) smjenjuje i razrješava predsjednika Kantona.

Skupština Kantona ostale odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja poslanika u Skupštini Kantona.

Član 26.

Amandmani na Ustav Kantona stupaju na snagu u ponoć istog dana kada ih usvoji Skupština Kantona.

Kantonalni zakoni stupaju na snagu kao što je u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Ostali propisi Kantona mogu stupiti na snagu kao što je u njima određeno, a najranije danom donošenja.

B. IZVRŠNA VLAST KANTONA

1. Predsjednik Kantona

Član 27.

Predsjednik Kantona predstavlja i zastupa Kanton i šef je kantonalne izvršne vlasti.

Član 28.

Predsjednika Kantona biraju većinom glasova poslanici u Skupštini Kantona između kandidata koje oni predlože, na način predviđen poslovníkom Skupštine Kantona.

Član 29.

Ukoliko predsjednik Kantona bude izabran iz reda poslanika Skupštine Kantona, prestaje mu mandat poslanika u Skupštini Kantona.

Član 30.

Predsjednik Kantona ima dvogodišnji mandat i ne može biti biran više od dva puta uzastopno.

Član 31.

Predsjednika Kantona, ukoliko je prekršio datu svečanu izjavu, na neki drugi način obezvrijedio svoj položaj ili položaj Kantona, Skupština Kantona može smijeniti.

Član 32.

Ukoliko mjesto predsjednika Kantona ostane upražnjeno, Skupština Kantona će izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana.

U slučaju ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja, mandat predsjednika Kantona produžava se za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih okolnosti.

Član 33.

Predsjednik Kantona nadležan je za:

- a) imenovanje Vlade Kantona;
- b) imenovanje kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca;
- c) predlaganje sudija Kantonalnog suda;
- d) predlaganje kantonalnog tužioca i zamjenika kantonalnog tužioca;

e) donošenje ukaza o proglašavanju zakona koje donosi Skupština Kantona;

f) provođenje kantonalne politike;

g) obavještanje Skupštine Kantona o provođenju kantonalne politike utvrđene odlukama i smjernicama Skupštine Kantona i, u vezi s tim, predlaganje Skupštini Kantona razmatranja pojedinih pitanja i donošenja odluka;

h) potpisivanje i ratifikovanje međunarodnih sporazuma u ime Kantona, koje odobrava Skupština Kantona, uz saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njena saglasnost nije potrebna;

i) davanje pomilovanja za djela utvrđena zakonom;

j) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona i amandman na Ustav Kantona, predloženi zakon ili zakon koga je usvojila Skupština Kantona, u skladu sa Ustavom Federacije;

k) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije radi utvrđivanja da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske odnosno gradske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije;

l) razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad;

m) staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije;

n) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština Kantona

2. Vlada Kantona

Član 34.

Vladu Kantona čine predsjednik, dva potpredsjednika Vlade i ministri, čiji se broj utvrđuje Zakonom o Vladi Kantona.

Vlada Kantona ima dvogodišnji mandat.

Član 35.

Predsjednika Vlade imenuje predsjednik Kantona i potvrđuje Skupština Kantona.

Član 36.

Potpredsjednike Vlade i ministre imenuje predsjednik Kantona, nakon konsultacija sa predsjednikom Vlade ili kandidatom za funkciju predsjednika Vlade, a imenovanje potvrđuje Skupština Kantona.

Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.

Predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici ne mogu biti poslanici u Skupštini Kantona.

Član 37.

Vlada Kantona odgovorna je predsjedniku Kantona i Skupštini Kantona.

Član 38.

Vlada Kantona može se smijeniti odlukom predsjednika Kantona, koju potvrđuje Skupština Kantona, ili izglasavanjem nepovjerenja Vladi većinom glasova u Skupštini Kantona.

Vlada Kantona ili svaki član pojedinačno, mogu dati ostavku predsjedniku Kantona i Skupštini Kantona.

Član 39.

Predsjednik Kantona može razriješiti predsjednika Vlade Kantona, uz potvrdu Skupštine Kantona.

Predsjednik Kantona, na prijedlog predsjednika Vlade, može razriješiti pojedinog potpredsjednika ili ministra.

Član 40.

Organizacija Vlade Kantona uređuje se kantonalnim zakonom, u skladu sa ovim Ustavom.

Zakonom Kantona utvrđuje se položaj, prava i dužnosti kantonalne uprave, njihova organizacija i odgovornost, u skladu sa Ustavom Federacije i drugim propisima Federacije i ovim Ustavom, tako da Vlada Kantona odražava nacionalni sastav stanovništva kao cjeline, ali u svakom slučaju da osigurava zastupljenost oba konstitutivna naroda.

Član 41.

Vlada Kantona nadležna je za:

a) provođenje kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa;

b) izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti;

c) pripremu prijedloga budžeta;

d) osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena;

e) nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona, kao i nadzor nad kantonalnom policijom;

f) osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine;

g) druga pitanja utvrđena ovim Ustavom i drugim propisima.

Član 42.

Predsjednik Vlade Kantona nadležan je za:

a) provođenje politike i izvršavanje kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova;

b) predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva;

c) pripremanje prijedloga budžeta Kantona;

d) druga pitanja utvrđena ovim Ustavom i drugim pro-pisima Kantona.

Član 43.

Svaki potpredsjednik Vlade Kantona pomaže predsjedniku Vlade Kantona u izvršavanju njegovih nadležnosti i izvršava druge poslove koje mu povjeri predsjednik Vlade Kantona.

Bliže nadležnosti potpredsjednika Vlade utvrđuju se Zakonom o Vladi Kantona.

Član 44.

Svaki ministar nadležan je za:

a) provođenje kantonalne politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva na čijem je čelu;

b) pripremanje propisa iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi i davanje mišljenja i preporuka u vezi s tim propisima;

c) rukovođenje, koordiniranje i nadziranje aktivnosti ministarstva na čijem je čelu;

d) izdavanje uputstava, instrukcija, naredbi i donošenje propisa u cilju omogućavanja izvršavanja zakona iz nadležnosti ministarstva na čijem je čelu;

e) pripremanje, objašnjavanje i analiziranje budžetskih prijedloga iz nadležnosti ministarstva na čijem je čelu;

f) davanje odgovora na pitanja poslanika u Skupštini Kantona, iz nadležnosti ministarstva na čijem je čelu;

g) pomaganje predsjedniku Vlade Kantona u vođenju politike i izvršavanju zakona Kantona i drugih propisa;

h) izvršavanje i drugih zadataka koje mu povjeri predsjednik Vlade Kantona.

Član 45.

U vanrednim prilikama, za vrijeme trajanja opasnosti po zemlju i Kanton i kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada Kantona je ovlašćena da donosi propise od vitalnog značaja za Kanton iz nadležnosti Skupštine Kantona, kojima se ne mogu derogirati prava i slobode utvrđene Ustavom Federacije, ovim Ustavom i drugim propisima.

Propis donesen u skladu sa prethodnim stavom Vlada Kantona će, odmah po prestanku okolnosti zbog kojih Skupština Kantona nije mogla zasjedati, podnijeti Skupštini Kantona na potvrđivanje.

U slučaju ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednih prilika, Vladi Kantona produžava se mandat, za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih okolnosti.

Član 46.

Predsjednik Kantona, predsjednik Vlade Kantona i potpredsjednici Vlade Kantona i ministri ne mogu biti krivično

gonjeni, niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije.

O imunitetu nosilaca izvršne vlasti, iz prethodnog stava, odlučuje Skupština Kantona.

C. SUDSKA VLAST KANTONA

Član 47.

Sudsku vlast u Kantonu vrše Kantonalni sud i općinski sudovi. Sudovi u Kantonu osnivaju se zakonom Kantona, a njihovo finansiranje će se vršiti iz budžeta Kantona.

Najviši sud Kantona je Kantonalni sud Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Član 48.

Sudska vlast u Kantonu je samostalna, nezavisna i vrši se na osnovu ustava, zakona i drugih propisa.

Član 49.

Sudovi u Kantonu osiguravaju jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.

Član 50.

Sudski postupci su javni, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Presude se objavljuju javno.

Član 51.

Nadležnost sudova u Kantonu i postupak pred njima uređuje se zakonom.

Član 52.

Jednoobraznost u postupanju, kao i osnovni principi pravičnosti u postupcima pred svim sudovima, uspostaviće se zakonom Federacije.

Svaki sud utvrđuje svoju unutrašnju organizaciju.

Član 53.

Zakonom Kantona utvrđuje broj sudija i sudija - porotnika Kantonalnog i općinskih sudova.

Član 54.

Sudije Kantonalnog i općinskih sudova biraju se iz reda uglednih pravnika najviših moralnih osobina.

Sudije Kantonalnog i općinskih sudova neće biti krivično gonjeni niti odgovorni u građanskom postupku za radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije.

Član 55.

Sudije Kantonalnog suda predlaže predsjednik Kantona, a bira ih Skupština Kantona.

Sudije - porotnike Kantonalnog suda predlaže predsjednik Kantonalnog suda, a bira ih Skupština Kantona.

Nacionalna struktura sudija u cijelini odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona.

Član 56.

Sudije Kantonalnog i općinskih sudova bit će u službi do dobi od 70 godina, ukoliko ne daju ostavku ili ne budu smijenjeni i to:

a) sudije Kantonalnog suda konsenzusom sudija Vrhovnog suda;
b) sudije općinskih sudova konsenzusom sudija Kantonalnog suda. Uslovi za vršenje sudijske funkcije utvrdiće se posebnim zakonom Kantona.

Plaće i druge naknade ne mogu biti umanjivane tokom njihove službe.

Član 57.

Sudije Kantonalnog suda biraju predsjednika Suda u skladu sa zakonom.

Član 58.

Općinske sudove osniva Skupština Kantona za područje jedne ili više općina.

Član 59.

Općinski sudovi imaju izvornu nadležnost za sve građanske i krivične stvari, osim ako Ustavom Federacije, zakonom Federacije, ovim Ustavom ili zakonom Kantona dio izvorne nadležnosti nije prenesen na neki drugi sud.

Član 60.

Sudije općinskih sudova imenuje predsjednik Kantonalnog suda nakon konsultacija sa općinskim načelnikom.

Sudije - porotnike općinskih sudova imenuje predsjednik Kantonalnog suda na prijedlog predsjednika općinskog suda.

Član 61.

Sudije općinskog suda biraju predsjednika toga suda, u skladu sa zakonom.

D. SAVJETI KANTONA

Član 62.

Kanton može, zajedno sa drugim kantonima, osnivati savjete kantona u cilju koordiniranja politike i aktivnost u vezi sa pitanjima od zajedničkog interesa, te u sklopu savjeta osnivati koordinaciona tijela, komisije i radne grupe radi razmjene informacija i usklađivanja aktivnosti kantona u izvršavanju njihove nadležnosti, ali ne mogu obuhvatati vojne ili političke dogovore.

V DAVANJE SVEČANE IZJAVE

Član 63.

Prilikom stupanja na dužnost poslanici u Skupštini Kantona, predsjednik Kantona, predsjednik i članovi Vlade Kantona, daju svečanu izjavu.

Tekst svečane izjave glasi:

“Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno i odgovorno; pridržavati se ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlansko-podrinjskog kantona; da ću se zalagati za ljudska prava, slobode i ravnopravnost građana i naroda Bosne i Hercegovine”.

Prilikom stupanja na dužnost, sudije i sudije - porotnici Kantonalnog i općinskih sudova; kantonalni tužilac, zamjenici kantonalnih tužilaca; općinski tužioci, zamjenici općinskih tužilaca; kantonalni pravobranilac i zamjenici kantonalnog pravobranilaoca, daju svečanu izjavu.

Tekst svečane izjave iz prethodnog stava utvrđuje se posebnim zakonom.

VI OPĆINSKA I GRADSKA VLAST**1. Opće odredbe**

Član 64.

Građanima se jamči pravo na lokalnu samoupravu.

Član 65.

Lokalna samouprava ostvaruje se u općini i gradu kao teritorijalnim jedinicama lokalne samouprave.

Područje općine, njen naziv, ukidanje ili spajanje, promjene granica, kao i druga pitanja od značaja za teritorijalne jedinice lokalne samouprave, uređuju se posebnim zakonom.

Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, može se formirati grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa posebnim zakonom.

Samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, oblici neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju, organi jedinica lokalne samouprave, imovina i finansiranje lokalne samouprave, akti jedinica lokalne samouprave, nadzor i zaštita lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave bliže će se urediti kantonalnim zakonom.

Član 66.

U ostvarivanju svojih nadležnosti svaka općina:

a) preduzima sve potrebne mjere zaštite i osigurava uslove za poštivanje ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavom Federacije i u instrumentima u Aneksu Ustava Federacije i djeluje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije, federalnim zakonom, ovim Ustavom i kantonalnim zakonom o lokalnoj samoupravi; statutom općine i drugim općinskim propisima;

b) izvršava svoje nadležnosti vodeći računa o nacionalnoj strukturi stanovništva u toj općini.

Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno diskreciono pravo da provode svoje inicijative u vezi sa svim stvarima koje nisu isključene iz njihove nadležnosti, niti stavljene u nadležnost neke druge vlasti.

Prilikom prenošenja nadležnosti na općinu ili grad vodiće se računa o obimu i prirodni posla, kao i o zahtjevima efikasnosti i ekonomičnosti.

U slučajevima prenošenja nadležnosti sa kantonalnih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima će, u što je moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da prilagođavaju njihovo provođenje u lokalnim uslovima.

Lokalne vlasti bit će konsultovane, u najvećoj mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući način, u procesu planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču.

Član 67.

U ostvarivanju svojih nadležnosti grad će prvenstveno:

a) osigurati uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavom Federacije i Aneksu na Ustav Federacije, zakonima Federacije, ovim Ustavom, kantonalnim zakonom, statutom grada i drugim gradskim propisima;

b) osigurati potrebe gradskog stanovništva u oblasti zajedničke infrastrukture i javnog prometa;

c) upravljati gradskom imovinom;

d) voditi poresku politiku i osigurati finansijska sredstva neophodna za funkcioniranje grada, u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonom.

Ostale nadležnosti grada bliže će se urediti kantonalnim zakonom.

Član 68.

Građani mogu neposredno odlučivati o poslovima od interesa i značaja za lokalno stanovništvo putem referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i statutom općine ili grada.

Građani imaju pravo podnijeti građansku inicijativu za rješavanje određenih pitanja u skladu sa zakonom.

Građani imaju pravo da, u skladu sa zakonom i statutom općine ili grada, osnivaju i druge oblike mjesne samouprave.

Član 69.

Prava povjerena općini odnosno gradu će, po pravilu biti puna i isključiva. Ona ne smiju biti uskraćena ili ograničena od strane kantonalnih vlasti, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Organi općine i grada samostalni su u obavljanju poslova od interesa i značaja za lokalno stanovništvo i samostalno odlučuju o organiziranju upravnih službi za potrebe općina odnosno grada.

Nadzor nad radom organa lokalne samouprave vrši se po postupku predviđenim zakonom.

Upravni nadzor nad radom organa lokalne samouprave može se vršiti u granicama i na način kojim se osiguravaju prava i dužnosti općine odnosno grada utvrđena Poveljom o lokalnoj samoupravi odnosno federalnim zakonom.

Član 70.

Općina i grad imaju pravo na odgovarajuće sopstvene izvore prihoda, kao i da samostalno raspoložu sredstvima koja im pripadaju.

Općini i gradu pripadaju prihodi utvrđeni zakonom, kao i sredstva koja dodjeljuje Kanton ili Federacija za obavljanje delegiranih ili prenesenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Kantona i Federacije.

Član 71.

Općina i grad imaju statut.

Statutom se uređuje samoupravni djelokrug organa i organizacija općine odnosno grada.

Statut općine i grada mora biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije i Aneksom na Ustav Federacije, ovim Ustavom i kantonalnim zakonima.

Član 72.

Općine i gradovi u vršenju svojih nadležnosti saraduju međusobno i sa drugim općinama i gradovima u svijetu, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Općine i gradovi, radi unapređenja i zaštite njihovih zajedničkih interesa i potreba, mogu se udružiti u zajednicu općina i gradova Bosne i Hercegovine.

2. Općinsko i gradsko vijeće

Član 73.

Općina ima općinsko vijeće.
Grad ima gradsko vijeće.

Član 74.

Broj članova općinskog odnosno gradskog vijeća, postupak izbora trajanje mandata članova općinskog i gradskog vijeća utvrđuje se statutom općine odnosno grada.

Općinsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 30 vijećnika.

Gradsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 30 vijećnika, s tim da je svaka općina zastupljena jednakim brojem vijećnika.

Član 75.

Mandat članova općinskog i gradskog vijeća je dvije godine, s tim da mandat članova općinskog i gradskog vijeća izabranih na prvim poslijeratnim izborima traje jednu godinu.

U slučaju ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednih prilika, mandat članova općinskog i gradskog vijeća izabranih na posljednim izborima se produžava za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih okolnosti.

Član 76.

Članove općinskog vijeća biraju demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine. Svaki birač ima pravo glasati za bilo koju registriranu stranku i biti biran za vijećnika. Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta srazmjerno procentu osvojenih glasova.

Vijećnike u gradsko vijeće delegiraju vijećnici općinskog vijeća svake općine koja čini grad, većinom glasova vijećnika u općinskom vijeću.

Član 77.

Općinsko vijeće:

- a) priprema i donosi statut općine, koji se usvaja dvotrećinskom većinom;
- b) bira i smjenjuje općinskog načelnika;
- c) usvaja budžet općine i donosi propise o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno finansiranje koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast;
- d) donosi poslovnik o svome radu;
- e) donosi druge propise u izvršavanju općinskih nadležnosti.

Gradsko vijeće:

- a) priprema i donosi statut grada dvotrećinskom većinom;
- b) bira i smjenjuje gradonačelnika;
- c) donosi budžet grada;
- d) donosi propise u izvršavanju svojih i prenesenih nadležnosti i vršenje drugih poslova utvrđenih statutom.

Član 78.

Općinsko i gradsko vijeće zasjedaju javno, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim poslovnikom i objavljuju izvještaje o zasjedanjima i donesenim odlukama.

Član 79.

Općinski i gradski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije nego što budu objavljeni.

3. Općinski načelnik i gradonačelnik

Član 80.

Općina ima općinskog načelnika.
Grad ima gradonačelnika.

Odredbe o izboru i smjenjivanju općinskog načelnika i gradonačelnika uređuje se statutom općine odnosno grada.

Mandat općinskog načelnika i gradonačelnika traje dvije godine, s tim da mandat općinskog načelnika i gradonačelnika izabranih na prvim poslijeratnim izborima traje jednu godinu.

Član 81.

Nespojive su funkcije općinskog načelnika i gradonačelnika sa funkcijom vijećnika općinskog odnosno gradskog vijeća.

Član 82.

Općinski načelnik nadležan je za:

- a) imenovanje i smjenjivanje općinskih službenika;
- b) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i delegiranih ili prenesenih nadležnosti općini od kantonalne i federalne vlasti;
- c) osiguranje saradnje općinskih službenika sa ombudsmenima;
- d) podnošenje izvještaja općinskom vijeću i javnosti o provođenju politike općinskog vijeća i svojim aktivnostima;
- e) staranje o organizaciji općinske uprave i njenom radu;
- f) rukovođenje radom općinskih službi i općinskih službenika;
- g) konsultacije za izbor sudija općinskog suda;
- h) pripremanje prijedloga koje razmatra općinsko vijeće i
- i) vršenje drugih poslova utvrđenih zakonima i statutom općine.

Član 83.

Gradonačelnik je nadležan za:

- a) imenovanje i smjenjivanje gradskih službenika;
- b) provođenje gradske politike i izvršavanje gradskih propisa i delegiranih ili prenesenih gradskih od kantonalnih i federalnih vlasti;
- c) osiguranje saradnje gradskih službenika sa ombudsmenima;
- d) podnošenje izvještaja gradskom vijeću i javnosti o provedbi politike gradskog vijeća;
- e) staranje o organizaciji lokalne uprave i samouprave i njenom radu;
- f) rukovođenje radom gradskih službi i gradskih službenika;
- g) pripremanje prijedloga koje razmatra gradsko vijeće;
- h) vršenje drugih poslova utvrđenih zakonima i statutom grada.

VII AMANDMANI NA USTAV KANTONA

Član 84.

Amandmane na Ustav Kantona može predlagati predsjednik Kantona, Vlada Kantona, većina poslanika u Skupštini i većina bošnjačkih ili hrvatskih poslanika u Skupštini Kantona.

Predloženi amandman na Ustav Kantona neće se razmatrati u Skupštini Kantona prije isteka roka od dvije sedmice nakon što je prvi put bio podnesen.

Član 85.

Ukoliko Skupština Kantona odbije predloženi amandman, novi amandman o istom pitanju ne može se predložiti prije isteka šest mjeseci od dana kada je amandman odbijen.

Amandmanom na Ustav Kantona ne može se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i instrumentima predviđenim u Aneksu Ustava Federacije, niti promijeniti ovaj član Ustava Kantona.

VIII ODREDBE O POSTUPKU ZA DONOŠENJE ZAKONA

Član 86.

Inicijativu za donošenje zakona, drugih propisa i općih akata mogu pokrenuti građani, preduzeća, udruženja i druge organizacije i zajednice, političke organizacije i državni organi.

Pravo predlaganja donošenja zakona, drugih propisa i općih akata ima svaki poslanik u Skupštini Kantona, radna tijela Skupštine Kantona, predsjednik Kantona, Vlada Kantona, općinska i gradska vijeća.

Član 87.

Postupak donošenja zakona obuhvata razmatranje nacrtu zakona i prijedloga zakona.

Izuzetno zakon se može donijeti po hitnom odnosno skraćenom postupku.

Bliže odredbe o načinu i postupku donošenja zakona propisuju se Poslovníkom Skupštine Kantona.

IX USVAJANJE USTAVA KANTONA

Član 88.

Ovaj Ustav stupa na snagu u ponoć istog dana kada ga usvoji Skupština Kantona.

Ovaj Ustav objavit će se u službenom glasilu Kantona.

Član 89.

Danom stupanja na snagu ovog Ustava prestaje važiti Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjskog kantona, koji je usvojen i proglašen 22. 8. 1994. godine i Amandmani I-X na Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjskog kantona, koji su usvojeni i proglašeni 29. novembra 1996. godine.

X PRIJELAZNE ODREDBE

Član 90.

Svi zakoni, drugi propisi koji su na snazi u Kantonu na dan stupanja na snagu ovog Ustava, ostaće na snazi u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim Ustavom.

Član 91.

Nijedna osoba koja izdržava kaznu izrečenu od strane suda, za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava, i nijedna osoba koja

je optužena od strane suda, za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava, ne može se kandidovati ili vršiti bilo koju izbornu ili drugu javnu funkciju.

Član 92.

Objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine primjenjivat će se u svim potrebnim situacijama koje zahtijevaju podatke o stanovništvu.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština	Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžiavdić, v.r.
Broj: 01-011-240-14/97 Tuzla, 19. 6. 1997. g.	

377

U uvjerenju da demokratske institucije utemeljene na štovanju ljudskih prava i sloboda najbolje stvaraju sukladnost između sebe i svojih zajednica;

Odbijajući nasilje rata;

Unapređujući mir, slobodu pojedinca, ekonomski razvitak kroz zaštitu privatnog vlasništva i tržišne ekonomije;

Vođeni principima Povelje Ujedinjenih naroda, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini kao i njegovim aneksima;

Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, u kojoj su predstavljeni narodi i građani Tuzlansko-podrinjske županije, kao federalne jedinice Federacije Bosne i Hercegovine koja je sastavni dio suverene države Bosne i Hercegovine, odlučni da osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najviše standarde ljudskih prava i sloboda, na temelju članka V.1.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici od 19. 6. 1997. godine, usvaja

USTAV

TUZLANSKO-PODRINJSKE ŽUPANIJE

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, zajedno s ostalima, i građani Županije, ostvaruju svoja suverena prava u državi Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Tuzlansko-podrinjskoj županiji (u daljem tekstu: Županija), sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i njegovim Aneksom i ovom Ustavu.

Članak 2.

Županija je federalna jedinica Federacije koja obuhvaća općine i gradove, u sastavu Županije, sukladno federalnim propisima.

Članak 3.

Sastav svih organa u Županiji, općinama i gradovima mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva Županije odnosno općine i grada, ukoliko Ustavom Federacije nije drukčije utvrđeno.

Članak 4.

Naziv Županije je: Tuzlansko-podrinjska županija.
Sjedište Županije je u Tuzli.

Članak 5.

Županija ima grb, zastavu i pečat.

Izgled grba, zastave i pečata Županije, njihova uporaba i zaštita uređuju se zakonom Županije.

Županija može imati druga znamenja o kojima odluči Sabor Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Sabor Županije).

Znamenja Županije upotrebljavaće se sukladno zakonu Županije.

Članak 6.

Službeni jezici Županije su bosanski jezik i hrvatski jezik.

Službeno pismo je latinica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstva komunikacije i nastave.

II LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE

Članak 7.

U ostvarivanju svojih ovlasti Županija osigurava i provodi sve mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima, Ustavom Federacije i njegovim Aneksom i ovim Ustavom vodeći računa o jednakopravnosti svih naroda i građana u Županiji, općinama i gradovima.

Članak 8.

Sve izbjeglice i raseljene osobe, sukladno Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, imaju pravo slobodnog povratka domovima iz kojih su prognane, tijekom etničkog progona i neprijateljstava od 1991. godine.

Članak 9.

Sve osobe imaju pravo na povrat ukupne imovine koje su lišene tijekom etničkog progona i neprijateljstava od 1991. godine.

Ukoliko osobama iz prethodnog stavka objektivno nije moguće vratiti imovinu, takve osobe imaju pravo na punu novčanu nadoknadu vrijednosti svoje imovine.

Sve izjave i obveze date i preuzete pod prijetnjom, prisilom i prijevaram, a koje se odnose na svu pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i sva imovinska i neimovinska prava, ništavna su.

Prava iz prethodnih stavkova ostvarivaće se sukladno Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, propisima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i ove Županije.

Članak 10.

Organi Županije, općina i gradova dužni su osigurati uvjete za rad i suradnju s ombudsmanima.

III NADLEŠTVA ŽUPANIJSKE VLASTI

Članak 11.

Županija ima ovlasti u svim oblastima koje nisu Ustavom Federacije izrijekom povjerene federalnoj vlasti, a osobito za:

a) donošenje i provedbu propisa, u okviru utvrđene ekonomske politike, za poticanja gospodarskog i društvenog razvitka;

b) uspostava i nadziranje županijskih redarstvenih (policijskih) snaga, koje imaju jedinstvene federalne uniforme sa oznakama Županije;

c) utvrđivanje i provedbu politike naobrazbe i vaspitanja;

d) utvrđivanje i provedbu politike u oblasti znanosti, kulture i športa;

e) utvrđivanje i provedbu stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređivanje i izgradnju stambenih objekata;

f) donošenje i provedbu propisa o korišćenju zemljišta, uključujući zoniranje;

g) donošenje i provedbu propisa o postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

h) provedbu socijalne politike i uspostavu službi socijalne skrbi;

i) donošenje i provedbu propisa o unapređenju lokalnog poslovanja i karitativnih aktivnosti;

j) utvrđivanje i provedbu politike u svezi s reguliranjem i osiguranjem javnih službi;

k) utvrđivanje i provedbu politike u svezi s osnivanjem i radom radija, televizije i drugih sredstava priopćavanja;

l) financiranje djelatnosti županijske vlasti ili djelatnosti pod pokroviteljstvom županijske vlasti oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima;

m) utvrđivanje i provedbu politike županijskog turizma, razvitak turističkih resursa;

n) donošenje propisa o lokalnoj samoupravi u općinama i lokalnoj upravi i samoupravi u gradu, uz odgovarajuće konzultiranje sa općinskim odnosno gradskim vlastima.

Članak 12.

Županija i Federacija, sukladno Ustavu Federacije, imaju ovlasti:

a) jamčenje i provedbu ljudskih prava;

b) zdravstvo;

c) politiku zaštite čovjekove okoliše;

d) komunikacijsku i transportnu infrastrukturu sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine;

e) socijalnu politiku;

f) provedbu zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca;

g) turizam;

h) korišćenje prirodnih bogatstava.

Članak 13.

Ovlasti iz prethodnog članka ovog Ustava mogu biti ostvarivane zajednički ili odvojeno, ili od strane Županije uz koordiniranje s federalnom vlašću, dogovarajući se na trajnoj osnovi, sukladno s potrebama.

Članak 14.

Županija može prenijeti svoje ovlasti i na općinu i grad u svom teritoriju ili na federalnu vlast, na temelju međusobnog dogovora i prihvatanja.

Županija može na općinu i grad u svom teritoriju prenijeti ovlasti u svezi s naobrazbom, kulturom, turizmom, lokalnim poslovanjem i karitativnom djelatnošću, te radiom i televizijom, a dužan je to učiniti ako, glede nacionalnog sastava, većinsko pučanstvo te općine odnosno grada, nije većinsko pučanstvo u Županiji kao cjelini.

Županija može zaključivati međunarodne sporazume uz prethodnu suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i

Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njezina suglasnost nije potrebna.

IV USTROJ ŽUPANIJSKE VLASTI

A. ZAKONODAVNA VLAST ŽUPANIJE

1. Opće odredbe

Članak 15.

Zakonodavnu vlast Županije obnaša Sabor Županije. Sabor Županije je jednodoman.

Članak 16.

Sabor Županije sastoji se od 50 zastupnika.

Članak 17.

Zastupnicima Sabora Županije mandat traje dvije godine.

U slučaju ratnog stanja, izravne ratne opasnosti i izvanrednih prilika, mandat zastupnika izabranih na posljednim izborima produžava se za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih uvjeta.

Članak 18.

Zastupnike u Saboru Županije biraju glasači na demokratskim i izravnim izborima, tajnim glasovanjem na cijelom teritoriju Županije, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima, Ustavu Federacije i njegovim Aneksom, ovim Ustavom i zakonima. Svaki glasač ima pravo da glasuje za bilo koju registriranu stranku.

Svaki glasač može biti biran za zastupnika u Saboru Županije.

Sabor Županije bit će sazvan najkasnije deset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Članak 19.

Sabor Županije ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju iz reda zastupnika u Saboru Županije.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje dvije godine.

Predsjednik predstavlja Sabor Županije, saziva sjednice Sabora Županije, predsjedava im i potpisuje akta koja se donose na sjednicama Sabora Županije.

Predsjednik Sabora Županije obnaša funkciju predsjednika Županije u slučaju kada predsjednik Županije bude privremeno u nemogućnosti da obnaša svoju dužnost.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Sabora Županije u slučaju njegove spriječenosti da obnaša svoju dužnost; pomaže predsjedniku Sabora prilikom predsjedavanja sjednicama Sabora Županije.

Članak 20.

Sabor Županije ima tajnika, koga imenuje na period od dvije godine.

Tajnik Sabora Županije pomaže predsjedniku Sabora Županije u pripremanju sjednica Sabora Županije, osigurava uvjete za rad Sabora Županije i obnaša poslove i zadaće u svezi sa sjednicama i drugim poslovima utvrđenim poslovnikom ili koje mu povjeri predsjednik Sabora Županije.

Tajnik Sabora Županije ne može biti krivično gonjen, niti odgovoriti u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u obnašanju svoje funkcije, bez odobrenja Sabora Županije.

Članak 21.

Sabor Županije zasjeda javno, osim u iznimnim uvjetima predviđenim poslovnikom Sabora Županije i objavljuje izvješća o zasjedanjima i odlukama.

Članak 22.

Prava i obveze zastupnika u Saboru Županije uredit će se posebnim propisom.

Članak 23.

Zastupnici u Saboru Županije za vrijeme trajanja mandata uživaju zastupnički imunitet.

Protiv zastupnika Sabora Županije ne može biti pokrenuta građanska parnica, ne mogu biti krivično gonjeni, privedeni, zadržani i pritvoreni odnosno uhićeni za bilo koju radnju učinjenu u obnašanju svoje funkcije od bilo kojeg organa vlasti, bez odobrenja Sabora Županije.

2. Nadležnost Sabora Županije

Članak 24.

Sabor Županije:

- a) priprema i usvaja Ustav Županije i popravke (amandmane) na Ustav Županije;
- b) usvaja proračun Županije i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno financiranje;
- c) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršavanje ovlasti Županije;
- d) odobrava zaključivanje sporazuma sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, uz prethodnu suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
- e) donosi poslovnik Sabora Županije;
- f) daje autentično tumačenje Ustava, zakona i drugih propisa koje donosi;
- g) bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Sabora Županije;
- h) imenuje i razrješava tajnika Sabora Županije;
- i) bira i razrješava izaslanike Županije u Domu naroda Parlamenta Federacije svojih redova, sukladno Ustavu Federacije;
- j) bira i razrješava predsjednika Županije;
- k) potvrđuje imenovanje i razrješavanje Vlade Županije;
- l) utvrđuje ovlasti Županijskog i općinskih sudova;
- m) bira i razrješava suce i suce - porotnike Županijskog suda;
- n) imenuje i razrješava županijskog tužitelja i zamjenike županijskog tužitelja;
- o) potvrđuje imenovanje i razrješavanje županijskog pravobranitelja i zamjenike županijskog pravobranitelja;
- p) obnaša i druge poslove utvrđene Ustavom Federacije, ovim Ustavom i zakonom.

Na zahtjev jedne trećine zastupnika Sabora Županije može pokrenuti postupak za utvrđivanje da li su Ustav Županije, popravci (amandmani) na Ustav Županije, predloženi zakon ili zakon koji je usvojio Sabor Županije, sukladni Ustavu Federacije.

3. Odlučivanje u Saboru Županije**Članak 33.****Članak 25.**

Sabor Županije dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupnika:

a) donosi Ustav Županije i popravke (amandmane) na Ustav Županije;

b) donosi zakon o prenošenju ili delegiranju županijske ovlasti na federalnu, općinsku ili gradsku vlast;

c) smjenjuje i razrješava predsjednika Županije.

Sabor Županije ostale odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja zastupnika u Saboru Županije.

Članak 26.

Popravci (amandmani) na Ustav Županije stupaju na snagu u ponoć onog dana kada ih usvoji Sabor Županije.

Županijski zakoni stupaju na snagu kao što je u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Ostali propisi Županije mogu stupiti na snagu kao što njima određeno, najranije danom donošenja.

B. IZVRŠNA VLAST ŽUPANIJE**1. Predsjednik Županije****Članak 27.**

Predsjednik Županije predstavlja i zastupa Županiju i šef je županijske izvršne vlasti.

Članak 28.

Predsjednika Županije biraju većinom glasova zastupnici u Saboru Županije između kandidata koje oni predlože, na način predviđen poslovnikom Sabora Županije.

Članak 29.

Ukoliko predsjednik Županije bude izabran iz reda zastupnika Sabora Županije, prestaje mu mandat zastupnika u Saboru Županije.

Članak 30.

Predsjednik Županije ima dvogodišnji mandat i ne može biti biran više od dva puta zaredom.

Članak 31.

Predsjednika Županije, ukoliko je prekršio datu svečanu prisegu, na neki drugi način obezvrijedio svoj položaj ili položaj Županije, Sabor Županije može smijeniti.

Članak 32.

Ukoliko mjesto predsjednika Županije ostane upražnjeno, Sabor Županije izabrat će novog predsjednika u roku od 30 dana.

U slučaju ratnog stanja, izravne ratne opasnosti i izvanrednog stanja, mandat predsjednika Županije produžava se za vrijeme trajanja toga stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih uvjeta.

Predsjednik Županije ima nadležnost za:

a) imenovanje Vlade Županije;

b) imenovanje županijskog pravobranitelja i zamjenika županijskog pravobranitelja;

c) predlaganje sudaca Županijskog suda;

d) predlaganje županijskog tužitelja i zamjenika županijskog tužitelja;

e) donošenje ukaza o proglašavanju zakona koje donosi Sabor Županije;

f) provedbu županijske politike;

g) izvješćivanje Sabora Županije o provedbi županijske politike utvrđene odlukama i smjernicama Sabora Županije i, u svezi s tim, predlaganje Saboru Županije razmatranja pojedinih pitanja i donošenja odluka;

h) potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Županije, koje odobrava Sabor Županije, uz suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim Sporazuma one vrste za koje, po zakonu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njezina suglasnost nije potrebna;

i) davanje pomilovanja za djela utvrđena zakonom;

j) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije radi utvrđivanja da li je Ustav Županije i popravak (amandman) na Ustav Županije, predloženi zakon ili zakon koga je usvojio Sabor Županije, sukladan Ustavu Federacije;

k) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije radi utvrđivanja da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ županijske ili općinske odnosno gradske vlasti sukladan Ustavu Federacije;

l) razmatranje izvješća ombudsmana i osiguravanje uvjeta za njihov rad;

m) skrb o ostvarivanju suradnje sa organima Federacije;

n) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Sabor Županije.

2. Vlada Županije**Članak 34.**

Vladu Županije čine predsjednik, dva dopredsjednika Vlade i ministri, čiji se broj utvrđuje Zakonom o Vladi Županije.

Vlada Županije ima dvogodišnji mandat.

Članak 35.

Predsjednika Vlade imenuje predsjednik Županije i potvrđuje Sabor Županije.

Članak 36.

Dopredsjednike Vlade i ministre imenuje predsjednik Županije, nakon konzultiranja s predsjednikom Vlade ili kandidatom za funkciju predsjednika Vlade, a imenovanje potvrđuje Sabor Županije.

Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.

Predsjednik Vlade, dopredsjednici Vlade, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici ne mogu biti zastupnici u Saboru Županije.

Članak 37.

Vlada Županije odgovorna je predsjedniku Županije i Saboru Županije.

Članak 38.

Vlada Županije može se smijeniti odlukom predsjednika Županije, koju potvrđuje Sabor Županije, ili izglasovanjem nepovjerenja Vladi većinom glasova u Saboru Županije.

Vlada Županije ili svaki član zasebno, mogu dati ostavku predsjedniku Županije i Saboru Županije.

Članak 39.

Predsjednik Županije može razriješiti predsjednika Vlade Županije, uz potvrdu Sabora Županije.

Predsjednik Županije, na prijedlog predsjednika Vlade, može razriješiti pojedinog dopredsjednika ili ministra.

Članak 40.

Ustrojstvo Vlade Županije uređuje se županijskim zakonom, sukladno ovom Ustavu.

Zakonom Županije utvrđuje se položaj, prava i dužnosti županijske uprave, njezin ustroj i odgovornost, sukladno Ustavu Federacije i drugim propisima Federacije i ovom Ustavu, tako da Vlada Županije odražava nacionalni sastav pučanstva kao cjeline, ali u svakom slučaju da osigurava zastupljenost oba konstitutivna naroda.

Članak 41.

Vlada Županije ima ovlasti za:

a) provedbu županijske politike, predlaganje i izvršavanje županijskih zakona drugih propisa;

b) izvršavanje odluka svakog županijskog ili federalnog suda i vršenje svake druge ovlasti povjerene Županiji od federalne vlasti;

c) pripremu prijedloga proračuna;

d) osiguranje suradnje između Vlade Županije i ombudsmana;

e) nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u svezi s kršenjem županijskih zakona, kao i nadzor nad županijskim redarstvom (policijom);

f) osiguranje da nacionalna struktura redarstva (policije) odražava nacionalnu strukturu pučanstva Županije, s tim da nacionalna struktura redarstva (policije) svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva te općine;

g) druga pitanja utvrđena ovim Ustavom i drugim propisima.

Članak 42.

Predsjednik Vlade Županije ima ovlasti za:

a) provedbu politike i izvršavanje županijskih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka županijskih i federalnih sudova;

b) predlaganje i davanje preporuka iz oblasti županijskog zakonodavstva;

c) pripremanje prijedloga proračuna Županije;

d) druga pitanja utvrđena ovim Ustavom i drugim propisima Županije.

Članak 43.

Svaki dopredsjednik Vlade Županije pomaže predsjedniku Vlade Županije u izvršavanju njegovih ovlasti i izvršava druge poslove koje mu povjeri predsjednik Vlade Županije.

Bliže ovlasti dopredsjednika Vlade utvrđuju se Zakonom o Vladi Županije.

Članak 44.

Svaki ministar ima ovlasti za:

a) provedbu županijske politike i izvršavanje županijskih zakona i drugih propisa iz nadležstva ministarstva na čijem je čelu;

b) pripremanje propisa iz nadležstva ministarstva kojim rukovodi i davanje mišljenja i preporuka u svezi s tim propisima;

c) rukovođenje, koordiniranje i nadziranje aktivnosti ministarstva na čijem je čelu;

d) izdavanje naputaka, instrukcija, naredbi i donošenje propisa u cilju omogućavanja izvršavanja zakona iz nadležstva ministarstva na čijem je čelu;

e) pripremanje, objašnjavanje i analiziranje proračunskih prijedloga iz nadležstva ministarstva na čijem je čelu;

f) davanje odgovora na pitanja zastupnika u Saboru Županije, iz nadležstva ministarstva na čijem je čelu;

g) pomaganje predsjedniku Vlade Županije u vođenju politike i izvršavanju zakona Županije i drugih propisa;

h) izvršavanje i drugih zadaća koje mu povjeri predsjednik Vlade Županije.

Članak 45.

U izvanrednim prilikama, za vrijeme trajanja opasnosti po zemlju i Županiju i kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Sabor Županije, Vlada Županije je ovlaštena da donosi propise od vitalnog značaja za Županiju iz nadležstva Sabora Županije, kojima se ne mogu derogirati prava i slobode utvrđene Ustavom Federacije, ovim Ustavom i drugim propisima.

Propis donesen sukladno s prethodnim stavkom Vlada Županije će, odmah po prestanku uvjeta zbog kojih Sabor Županije nije mogao zasjedati, podnijeti Saboru Županije na potvrđivanje.

U slučaju ratnog stanja, izravne ratne opasnosti i izvanrednih prilika, Vladi Županije produžava se mandat, za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih uvjeta.

Članak 46.

Predsjednik Županije, predsjednik Vlade Županije i dopredsjednici Vlade Županije i ministri ne mogu biti krivično gonjeni, niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u obnašanju svoje funkcije.

O imunitetu nositelja izvršne vlasti, iz prethodnog stavka, odlučuje Sabor Županije.

C. SUDBENA VLAST ŽUPANIJE

Članak 47.

Sudbenu vlast u Županiji vrše Županijski sud i općinski sudovi.

Sudovi u Županiji osnivaju se zakonom Županije, a njihovo financiranje će se obnašati iz proračuna Županije.

Najviši sud Županije je Županijski sud Tuzlansko-podrinjske županije.

Članak 48.

Sudbena vlast u Županiji je samostalna, neovisna i obnaša se na temelju ustava, zakona i drugih propisa.

Članak 49.

Sudovi u Županiji osiguravaju jednak položaj svim stranama u sudbenim postupcima.

Članak 50.

Sudbeni postupci su javni, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Presude se obznanjaju javno.

Članak 51.

Ovlasti sudova u Županiji i postupak pred njima uređuje se zakonom.

Članak 52.

Jednoobraznost u postupanju, kao i temeljni principi pravičnosti u postupcima pred svim sudovima, uspostaviće se zakonom Federacije.

Svaki sud utvrđuje svoj unutarnji ustroj.

Članak 53.

Zakonom Županije utvrđuje se broj sudaca i sudaca - porotnika Županijskog općinskih sudova.

Članak 54.

Suci Županijskog i općinskih sudova biraju se iz reda uglednih pravnika najviših moralnih osobina.

Suci Županijskog i općinskih sudova neće biti krivično gonjeni niti odgovorni u građanskom postupku za radnju uči-njenu u obnašanju svoje funkcije.

Članak 55.

Suce Županijskog suda predlaže predsjednik Županije, a bira ih Sabor Županije.

Suce - porotnike Županijskog suda predlaže predsjednik Županijskog suda, a bira ih Sabor Županije.

Nacionalna struktura sudaca u cijelini odražava nacionalnu strukturu pučanstva Županije.

Članak 56.

Suci Županijskog i općinskih sudova bit će u službi do dobi od 70 godina, ukoliko ne daju ostavku ili ne budu smijenjeni i to:

a) suci Županijskog suda konsenzusom sudaca Krovnog (Vrhovnog) suda;

b) suci općinskih sudova konsenzusom sudaca Županijskog suda.

Uvjeti za obnašanje sudbene funkcije utvrdiće se posebnim zakonom Županije.

Plaće i druge naknade ne mogu biti umanjivane tijekom njihove službe.

Članak 57.

Suci Županijskog suda biraju predsjednika Suda sukladno zakonu.

Članak 58.

Općinske sudove osniva Sabor Županije za područje jedne ili više općina.

Članak 59.

Općinski sudovi imaju prizivno nadležstvo za sve građanske i kaznene stvari, osim ako Ustavom Federacije, zakonom Federacije,

ovim Ustavom ili zakonom Županije dio prizivnog nadležstva nije prenesen na neki drugi sud.

Članak 60.

Suce općinskih sudova imenuje predsjednik Županijskog suda nakon konzultiranja sa općinskim načelnikom.

Suce - porotnike općinskih sudova imenuje predsjednik Županijskog suda na prijedlog predsjednika općinskog suda.

Članak 61.

Suci općinskog suda biraju predsjednika toga suda, sukladno zakonu.

D. SAVJETI ŽUPANIJE

Članak 62.

Županija može, zajedno sa drugim županijama, osnivati savjete županija u cilju koordiniranja politike i aktivnosti u svezi s pitanjima od zajedničkog interesa, te u sklopu savjeta osnivati koordinacijska tijela, komisije i radne skupine radi razmjene informacija i uskladbe aktivnosti županija u izvršavanju njihovih ovlasti, ali ne mogu obuhvaćati vojne ili političke dogovore.

V DAVANJE SVEČANE PRISEGE

Članak 63.

Prigodom stupanja na dužnost zastupnici u Saboru Županije, predsjednik Županije, predsjednik i članovi Vlade Županije, daju svečanu prisegu.

Tekst svečane prisege glasi:

“Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obnašati savjesno i odgovorno; pridržavati se ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlansko-podrinjske županije; da ću se zalagati za ljudska prava, slobode i ravnopravnost građana i naroda Bosne i Hercegovine”.

Prigodom stupanja na dužnost, suci i suci - porotnici Županijskog i općinskih sudova; županijski tužitelj, zamjenici županijskog tužitelja; općinski tužitelji, zamjenici općinskih tužitelja; županijski pravobranitelj i zamjenici županijskog pravobranitelja, daju svečanu prisegu.

Tekst svečane prisege iz prethodnog stavka utvrđuje se posebnim zakonom.

VI OPĆINSKA I GRADSKA VLAST**1. Opće odredbe**

Članak 64.

Građanima se jamči pravo na lokalnu samoupravu.

Članak 65.

Lokalna samouprava ostvaruje se u općini i gradu kao teritorijalnim jedinicama lokalne samouprave.

Područje općine, njezin naziv, ukidanje ili spajanje, promjene granica, kao i druga pitanja od značaja za teritorijalne jedinice lokalne samouprave, uređuju se posebnim zakonom.

Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, može se formirati grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave, sukladno sa posebnim zakonom.

Samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, oblici izravnog sudjelovanja građana u odlučivanju, organi jedinica lokalne samouprave, imovina i financiranje lokalne samouprave, akti jedinica lokalne samouprave, nadzor i zaštita lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave bliže će se urediti županijskim zakonom.

Članak 66.

U ostvarivanju svojih ovlasti svaka općina:

a) poduzima sve potrebite mjere zaštite i osigurava uvjete za štovanje ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavom Federacije i u instrumentima u Aneksu Ustava Federacije i djeluje sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije, federalnom zakonu, ovom Ustavu i županijskom zakonu o lokalnoj samoupravi; statutu općine i drugim općinskim propisima;

b) izvršava svoje ovlasti vodeći računa o nacionalnoj strukturi pučanstva u toj općini.

Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno diskrecijsko pravo da provode svoje poticaje u svezi sa svim stvarima koje nisu isključene iz njihove ovlasti, niti stavljene u ovlast neke druge vlasti.

Prigodom prenošenja ovlasti na općinu ili grad vodiće se računa o obimu i prirodi posla, kao i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti.

U slučajevima prenošenja ovlasti sa županijskih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima će, u što je moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da prilagođavaju njihovu provedbu lokalnim uvjetima.

Lokalne vlasti bit će konzultirane, u najvećoj mogućoj mjeri, pravodobno i na odgovarajući način, u procesu planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se izravno tiču.

Članak 67.

U ostvarivanju svojih ovlasti grad će prvenstveno:

a) osigurati uvjete za štovanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavu Federacije i Aneksu na Ustav Federacije, zakonima Federacije, ovom Ustavu, županijskom zakonu, statutu grada i drugim gradskim propisima;

b) osigurati potrebe gradskog pučanstva u oblasti zajedničke infrastrukture i javnog prometa;

c) upravljati gradskom imovinom;

d) voditi poreznu politiku i osigurati financijska sredstva neophodna za funkcioniranje grada, sukladno federalnom i županijskom zakonu.

Ostale ovlasti grada bliže će se urediti županijskim zakonom.

Članak 68.

Građani mogu izravno odlučivati o poslovima od interesa i značaja za lokalno pučanstvo putem referenduma i zbora građana sukladno zakonu i statutu općine ili grada.

Građani imaju pravo podnijeti građanski poticaj za rješavanje određenih pitanja sukladno zakonu.

Građani imaju pravo da, sukladno zakonu i statutu općine ili grada, osnivaju i druge oblike mjesne samouprave.

Članak 69.

Prava povjerena općini odnosno gradu će, po pravilu, biti puna i isključiva.

Ona ne smiju biti uskraćena ili ograničena od strane županijskih vlasti, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Organi općine i grada samostalni su u izvršavanju poslova od interesa i značaja za lokalno pučanstvo i samostalno odlučuju o organiziranju upravnih službi za potrebe općina odnosno grada.

Nadzor nad radom organa lokalne samouprave obnaša se po postupku predviđenim zakonom.

Upravni nadzor nad radom organa lokalne samouprave može se obnašati u granicama i na način kojim se osiguravaju prava i dužnosti općine odnosno grada utvrđena Poveljom o lokalnoj samoupravi odnosno federalnim zakonom.

Članak 70.

Općina i grad imaju pravo na odgovarajuće vlastite izvore prihoda, kao i da samostalno raspoložu sredstvima koja im pripadaju.

Općini i gradu pripadaju prihodi utvrđeni zakonom, kao i sredstva koja dodjeljuje Županija ili Federacija za izvršavanje delegiranih ili prenesenih ovlasti iz okvira prava i dužnosti Županije i Federacije.

Članak 71.

Općina i grad imaju statut.

Statutom se uređuje samoupravni djelokrug organa i organizacija općine odnosno grada.

Statut općine i grada mora biti sukladan Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije i Aneksu na Ustav Federacije, ovom Ustavu i županijskim zakonima.

Članak 72.

Općine i gradovi u izvršavanju svojih ovlasti surađuju međusobno i s drugim općinama i gradovima u svijetu, sukladno Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

Općine i gradovi, radi unapređenja i zaštite njihovih zajedničkih interesa i potreba, mogu se udružiti u zajednicu općina i gradova Bosne i Hercegovine.

2. Općinsko i gradsko vijeće

Članak 73.

Općina ima općinsko vijeće.

Grad ima gradsko vijeće.

Članak 74.

Broj članova općinskog odnosno gradskog vijeća, postupak izbora i trajanje mandata članova općinskog i gradskog vijeća utvrđuje se statutom općine odnosno grada.

Općinsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 30 vijećnika.

Gradsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 30 vijećnika, s tim da je svaka općina zastupljena jednakim brojem vijećnika.

Članak 75.

Mandat članova općinskog i gradskog vijeća je dvije godine, s tim da mandat članova općinskog i gradskog vijeća izabranih na prvim poslijeratnim izborima traje jednu godinu.

U slučaju ratnog stanja, izravne ratne opasnosti i izvanrednih prilika, mandat članova općinskog i gradskog vijeća izabranih na

posljednim izborima se produžava za vrijeme trajanja tog stanja, a najduže šest mjeseci po prestanku tih uvjeta.

Članak 76.

Članove općinskog vijeća biraju demokratskim putem glasači na izravnim i tajnim izborima na cijelom području općine. Svaki glasač ima pravo glasovati za bilo koju registriranu stranku i biti biran za vijećnika. Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta srazmjerno procentu osvojenih glasova.

Vijećnike u gradskom vijeće delegiraju vijećnici općinskog vijeća svake općine koja čini grad, većinom glasova vijećnika u općinskom vijeću.

Članak 77.

Općinsko vijeće:

a) priprema i donosi statut općine, koji se usvaja dvotrećinskom većinom;

b) bira i smjenjuje općinskog načelnika;

c) usvaja proračun općine i donosi propise o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno financiranje koje nisu osigurali županijska ili federalna vlast;

d) donosi poslovnik o svome radu;

e) donosi druge propise u izvršavanju općinskih ovlasti.

Gradsko vijeće:

a) priprema i donosi statut grada dvotrećinskom većinom;

b) bira i smjenjuje gradonačelnika;

c) donosi proračun grada;

d) donosi propise u izvršavanju svojih i prenesenih ovlasti i vršenje drugih poslova utvrđenih statutom.

Članak 78.

Općinsko i gradsko vijeće zasjedaju javno, osim u izvanrednim slučajevima predviđenim poslovníkom i objavljuju izvješća o zasjedanjima i donesenim odlukama.

Članak 79.

Općinski i gradski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije nego što budu objavljeni.

3. Općinski načelnik i gradonačelnik

Članak 80.

Općina ima općinskog načelnika.

Grad ima gradonačelnika.

Odredbе o izboru i smjenjivanju općinskog načelnika i gradonačelnika uređuje se statutom općine odnosno grada.

Mandat općinskog načelnika i gradonačelnika traje dvije godine, s tim da mandat općinskog načelnika i gradonačelnika izabranih na prvim poslijeratnim izborima traje jednu godinu.

Članak 81.

Nespojive su funkcije općinskog načelnika i gradonačelnika sa funkcijom vijećnika općinskog odnosno gradskog vijeća.

Članak 82.

Općinski načelnik ima ovlasti:

a) imenovanje i smjenjivanje općinskih namještenika;

b) provedba općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i delegiranih ili prenesenih ovlasti općini od županijske i federalne vlasti;

c) osiguranje suradnje općinskih namještenika s ombudsmanima;

d) podnošenje izvješća općinskom vijeću i javnosti o provedbi politike općinskog vijeća i svojim aktivnostima;

e) skrb o ustroju općinske uprave i njezinom radu;

f) rukovođenje radom općinskih službi i općinskih namještenika;

g) konzultacije za izbor sudaca općinskog suda;

h) pripremanje prijedloga koje razmatra općinsko vijeće i

i) obnašanje drugih poslova utvrđenih zakonima i statutom općine.

Članak 83.

Gradonačelnik ima ovlasti:

a) imenovanje i smjenjivanje gradskih namještenika;

b) provedbu gradske politike i izvršavanje gradskih propisa delegiranih ili prenesenih gradu od županijskih i federalnih vlasti;

c) osiguranje suradnje gradskih namještenika s ombudsmanima;

d) podnošenje izvješća gradskom vijeću i javnosti o provedbi politike gradskog vijeća;

e) skrb o ustroju lokalne uprave i samouprave i njezinom radu;

f) rukovođenje radom gradskih službi i gradskih namještenika;

g) pripremanje prijedloga koje razmatra gradsko vijeće;

h) obnašanje drugih poslova utvrđenih zakonima i statutom grada.

VII POPRAVKI (AMANDMANI) NA USTAV ŽUPANIJE

Članak 84.

Popravke (amandmane) na Ustav Županije može predlagati predsjednik Županije, Vlada Županije, većina zastupnika u Saboru i većina bošnjačkih ili hrvatskih zastupnika u Saboru Županije.

Predloženi popravci (amandmani) na Ustav Županije neće se razmatrati u Saboru Županije prije isteka roka od dva tjedna nakon što je prvi put bio podnesen.

Članak 85.

Ukoliko Sabor Županije odbije predloženi popravak (amandman), novi popravak (amandman) o istom pitanju ne može se predložiti prije isteka šest mjeseci od dana kada je popravak (amandman) odbijen.

Popravkom (amandmanom) na Ustav Županije ne može se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Bosne i Hercegovine i aneksima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i instrumentima predviđenim u Aneksu Ustava Federacije, niti promijeniti ovaj član Ustava Županije.

VIII ODREDBE O POSTUPKU ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članak 86.

Poticaj za donošenje zakona, drugih propisa i općih akata mogu pokrenuti građani, poduzeća, udruge i druge organizacije i zajednice, političke udruge i državni organi.

Pravo predlaganja donošenja zakona, drugih propisa i općih akata ima svaki zastupnik u Saboru Županije, radna tijela Sabora Županije, predsjednik Županije, Vlada Županije, općinska i gradska vijeća.

Članak 87.

Postupak donošenja zakona obuhvaća razmatranje nacрта zakona i prijedloga zakona.

Iznimno zakon se može donijeti po žurnom (hitnom) odnosno skraćenom postupku.

Bliže odredbe o načinu i postupku donošenja zakona propisuju se Poslovníkom Sabora Županije.

IX USVAJANJE USTAVA ŽUPANIJE

Članak 88.

Ovaj Ustav stupa na snagu u ponoć onog dana kada ga usvoji Sabor Županije.

Ovaj Ustav objavit će se u službenom glasilu Županije.

Članak 89.

Danom stupanja na snagu ovog Ustava prestaje važiti Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjske županije, koji je usvojen i proglašen 22. 8. 1994. godine i Popravci (Amandmani) I-X na Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjske županije, koji su usvojeni i proglašeni 29. studenog 1996. godine.

X PRIJELAZNA RJEŠENJA

Članak 90.

Svi zakoni, drugi propisi koji su na snazi u Županiji na dan stupanja na snagu ovog Ustava, ostat će na snazi u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim Ustavom.

Članak 91.

Nijedna osoba koja izdržava kaznu izrečenu od strane suda, za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava, i nijedna osoba koja je optužena od strane suda, za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava, ne može se kandidirati ili obnašati bilo koju izbornu ili drugu javnu funkciju.

Članak 92.

Objavljeni rezultati popisa pučanstva iz 1991. godine primjenjivat će se u svim potrebnim situacijama koje zahtijevaju podatke o pučanstvu.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA Sabor Broj: 01-011-240-14/97 Tuzla, 19. 6. 1997. g.	Predsjedatelj Saborom Tuzlansko-podrinjske županije, Fuad Hadžićević, v.r.
--	---

378

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96) i člana 22. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 6/96), Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona na sjednici od 19. 6. 1997. godine, donosi

ODLUKU**O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA
KANTONALNOG PRAVOBRANIIOCA**

I

Potvrđuje se imenovanje Seade Palavrić na funkciju kantonalnog pravobranioaca.

II

Ova odluka biće objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-266-3/97 Tuzla, 19. 6. 1997. g.	Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžićević, v.r.
---	--

378

Na temelju članka 24. stavak 1. točka m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96) i članak 22. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 6/96), Sabor Tuzlansko-podrinjske županije na sjednici od 19. 6. 1997. godine, donosi

ODLUKU**O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA
ŽUPANIJSKOG PRAVOBRANITELJA**

I

Potvrđuje se imenovanje Seade Palavrić na funkciju županijskog pravobranitelja.

II

Ova odluka bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA Sabor Broj: 01-011-266-3/97 Tuzla, 19. 6. 1997. g.	Predsjedatelj Saborom Tuzlansko-podrinjske županije, Fuad Hadžićević, v.r.
---	---

379

Na osnovu člana 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine TPK", br. 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Kantona, na sjednici održanoj 8. 05. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o obrazovanju Komisije za izradu programa sanacije
kližišta na području Tuzlansko-podrinjskog kantona**

Član 1.

Ovom odlukom se obrazuje stručna komisija za izradu programa sanacije kližišta (u daljem tekstu: Komisija) zadaci i

sastav Komisije, područje na kojem će Komisija vršiti procjenu štete, rok do kojeg se mora završiti procjena štete, kao i finansiranje rada komisije.

Član 2.

Komisiju čine predsjednik i dva člana kako slijedi:
1. mr. Ibrahim Čačković, dipl. ing. građ. - predsjednik
2. mr. Esad Oruč, dipl. ing. geologije - član
3. mr. Safet Smajlović, dipl. ing. rudarstva - član

Član 3.

Zadatak komisije je da na području Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kantona) izvrši identifikaciju i globalnu procjenu šteta nastalih usljed klizanja zemljišta.

Član 4.

Rok do kojeg komisija treba da izradi zbirni izvještaj o procjeni šteta i isti dostavi Vladi Kantona je 15 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 5.

Sredstva za rad Komisije obezbijediće se iz budžeta Kantona.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1- 012-7740/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

379

Na temelju članka 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine TPK", br. 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Županije, na sjednici održanoj 8.05.1997. godine, donosi

ODLUKU

o obrazovanju Komisije za izradu programa sanacije klizišta na području Tuzlansko-podrinjske županije

Članak 1.

Ovom odlukom se obrazuje stručna Komisija za izradu programa sanacije klizišta (u daljem tekstu: Komisija) zadaće i sastav Komisije, područje na kojem će Komisija vršiti procjenu štete, rok do kojeg se mora završiti procjena štete, kao i financiranje rada Komisije.

Članak 2.

Komisiju čine predsjednik i dva člana kako slijedi:
1. mr. Ibrahim Čačković, dipl. ing. građ. - predsjednik
2. mr. Esad Oruč, dipl. ing. geologije - član
3. mr. Safet Smajlović, dipl. ing. rudarstva - član

Članak 3.

Zadaća komisije je da na području Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županije) izvrši identifikaciju i globalnu procjenu šteta nastalih usljed klizanja zemljišta.

Članak 4.

Rok do kojeg Komisija treba da izradi zbirni izvještaj o procjeni šteta i isti dostavi Vladi Županije je 15 dana od dana donošenja ove odluke.

Članak 5.

Sredstva za rad Komisije osigurat će se iz proračuna Županije.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1- 012-7740/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalov, v.r.

380

Na osnovu člana 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95 i 9/96), Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici održanoj 20. 05. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o mjerama neposredne kontrole cijena usluga u oblasti zdravstva na području Tuzlansko-podrinjskog kantona

I

Ovom odlukom propisuju se mjera neposredne kontrole cijena usluga u oblasti zdravstva na području Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), način i postupak podnošenja cjenovnika radi davanja saglasnosti, ovlaštenja Ministarstva zdravstva Kantona, kao i druga pitanja u vezi s tim.

II

Pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem usluga u oblasti zdravstva dužne su pribaviti suglasnost na cjenovnik usluga koji primjenjuju na dan 28. 03. 1997. godine, kao na sve promjene cjenovnika na koje je saglasnost data

Zahtjevi za davanje saglasnosti podnose se Ministarstvu zdravstva Kantona.

Saglasnost iz stava 1. ove tačke daje Vlada Kantona.

III

Rok za pribavljanje saglasnosti na cjenovnike je 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

U slučajevima nepridržavanja odredbi ove odluke primjenjivaće se odredbe Zakona o kontroli cijena.

IV

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-50-7780/97
Tuzla, 20. 05. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

380

Na temelju članka 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95 i 9/96), Vlada Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici održanoj 20. 05. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o mjerama izravnog nadzora cijena usluga u oblasti zdravstva na području Tuzlansko-podrinjske županije

I

Ovom odlukom propisuje se mjera izravnog nadzora cijena usluga u oblasti zdravstva na području Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županija), način i postupak podnošenja cjenovnika radi davanja suglasnosti, ovlaštenja Ministarstva zdravstva Županije, kao i druga pita-nja u svezi s tim.

II

Pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem usluga u oblasti zdravstva dužne su pribaviti suglasnost na cjenovnik usluga koji primjenjuju na dan 28. 03. 1997. godine, kao na sve promjene cjenovnika na koje je suglasnost data

Zahtjevi za davanje suglasnosti podnose se Ministarstvu zdravstva Županije.

Suglasnost iz stavka 1. ove točke daje Vlada Županije.

III

Rok za pribavljanje suglasnosti na cjenovnike je 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

U slučajevima nepridržavanja odredbi ove odluke primjenjivat će se odredbe Zakona o nadzoru cijena.

IV

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-50-7780/97
Tuzla, 20. 05. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

381

Na osnovu člana 2. stav 3. i 4. Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (Sl. list SRBiH br. 10/84, 36/87, 33/89, 22/90) i Sl. list RBiH br. 24/92) i Zakona o potvrđivanju uredbi sa

zakonskom snagom (Sl. list RBiH br. 13/94) na sjednici Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona, održanoj dana 03. 06. 1997. godine, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PLOVNOG PUTA JEZERA MODRAC

Član 1.

Za plovni put određuje se jezero Modrac koje teritorijalno pripada Tuzlansko-podrinjskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), na području općina Lukavac, Živinice i Tuzla u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Plovidba se odvija dužinom jezera Modrac povezujući općine Lukavac, Živinice i Tuzlu i poprečna plovidba između naseljenih mjesta, tovarišta, pristana, marina, sidrišta, zimskih skloništa i dr. izgrađenih priobalnih objekata.

Gabariti plovnog puta na koti vodomjerne stanice (brane) 200 ne smiju se smanjivati bez predhodnog upoznavanja - upozorenja korisnika plovnog puta i priobalja, kako se ne bi dovodila u opasnost sigurnost plovidbe i učesnika i time ugrozila sigurnost ljudskih života.

Član 2.

Unutrašnji plovni put jezera Modrac i obala u smislu ove odluke su dobra u općoj upotrebi kojom upravlja Kanton.

Obalom na plovnom putu smatra se pojas kopna koji se proteže uz plovno jezero do visine najvišeg vodostaja pri kojem je dozvoljena plovidba, isključujući poplavljene površine pri ovom vodostaju, a koji je širok 6 - 10 metara računajući od crte koja je vodoravno udaljena od crte najvišeg vodostaja.

Član 3.

Plovni putevi i obala moraju se održavati i obilježavati tako da je na njima omogućeno sigurno odvijanje plovidbe - prometa.

Održavanje plovnog puta je redovno održavanje gabarita plovnog puta dubina i širina, uklanjanje sprudova - plicaka, uređivanje tovarišta, pristana, marina, kupališta, sidrišta, zimskog skloništa i obalnog prostora za ukrcavanje - iskrcavanje osoba - putnika, tereta i roba.

Obilježavanje plovnog puta podrazumijeva postavljanje objekata sigurnosti plovidbe i osiguranje njihovog pravilnog funkcionisanja (signalnih obalnih i plovnih svijetlećih i nesvijetlećih signala, stalnih i privremenih oznaka, optičkih, zvučnih, električnih, elektronskih, radarskih i dr. uređaja) za odvijanje sigurne plovidbe.

Član 4.

Za korištenje objekata sigurnosti plovidbe plaća se naknada. Visinu naknade utvrđuje Ministarstvo za promet i komunikacije Kantona.

Član 5.

Održavanje i obilježavanje plovnog puta jezera Modrac osigurava se iz sljedećih izvora:

- djela sredstava od naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe,
- sredstava koja se u tu svrhu predvide u budžetu općina i Kantona
- drugih sredstava koja se osiguraju donacijom.

Član 6.

Kanton povjerava održavanje i obilježavanje plovnog puta jezera Modrac, preduzeću - ustanovi koja je stručno osposobljena za vršenje navedenih poslova i koja raspolaže potrebnim sredstvima i uređajima za postavljanje objekata sigurnosti plovidbe i njihovog pravilnog funkcionisanja shodno odredbama Pravilnika o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima.

Član 7.

Na plovnom putu i obali jezera Modrac mogu se graditi objekti i izvoditi radovi u plovnom putu, određivati mjesta za pristajanje plovila, ukrcaj-iskrcaj osoba - putnika, tereta roba smještaj plovila (marine), javna kupališta, sidrišta, zimska skloništa, smještaj plutajućih objekata, održavati sportska takmičenja - priredbe, ribolov i ribouzgajališta, premoštenje plovnog puta, nad vodom, pod vodom i ispod korita jezera.

Na plovnom putu može se odvijati javni prijevoz osoba i prijevoz za osobne potrebe.

Član 8.

Na plovnom putu jezera Modrac može se odvijati plovidba: brodovima, brodicama, brodaricama, skelama, plovećim napravama, plutajućim objektima, sportskim čamcima i dr. plovilima, ako im je utvrđena sposobnost za plovidbu, ako su baždareni, i ako imaju važeće isprave i knjige i imaju stručno zvanje.

Član 9.

Isprave i knjige, isprave članova posade, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu, baždarenje, brodova, brodica, brodarica, skela, plutajućih objekata, te sticanje zvanja članova posade brodica, shodno odredbama Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi vrši federalno Ministarstvo prometa i komunikacija putem Kapetanije riječnog i jezerskog prometa.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove odluke stavljaju se van snage sve prethodno donesene odluke koje regulišu ovo pitanje.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-012-7134/97
Tuzla, 03. 06. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

381

Na temelju članka 2. stavak 3. i 4. Zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (Sl. list SRBiH br. 10/84, 36/87, 33/89, 22/90) i Sl. list RBiH br. 24/92) i Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (Sl. list RBiH br. 13/94) na sjednici Vlade Tuzlansko-podrinjske županije, održanoj dana 03. 06. 1997. godine, donosi

ODLUKU**O ODREĐIVANJU PLOVNOG PUTA
JEZERA MODRAC**

Članak 1.

Za plovni put određuje se jezero Modrac koje teritorijalno pripada Tuzlansko-podrinjskoj županiji (u daljem tekstu: Županija), na području općina Lukavac, Živinice i Tuzla u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Plovidba se odvija dužinom jezera Modrac povezujući općine Lukavac, Živinice i Tuzlu poprečna plovidba između naseljenih mjesta, tovarišta, pristana, marina, sidrišta, zimskih skloništa i dr. izgrađenih priobalnih objekata.

Gabariti plovnog puta na koti vodomjerne postaje (brane) 200 ne smiju se smanjivati bez predhodnog upoznavanja - upozorenja korisnika plovnog puta i priobalja, kako se ne bi dovodila u opasnost sigurnost plovidbe i sudionika i time ugrozila sigurnost ljudskih života.

Članak 2.

Unutarnji plovni put jezera Modrac i obala u smislu ove odluke su dobra u općoj uporabi kojom upravlja Županija.

Obalom na plovnom putu smatra se pojas kopna koji se proteže uz plovno jezero do visine najvišeg vodostaja pri kojem je dozvoljena plovidba, isključujući poplavljene površine pri ovom vodostaju, a koji je širok 6 - 10 metara računajući od crte koja je vodoravno udaljena od crte najvišeg vodostaja.

Članak 3.

Plovni putevi i obala moraju se održavati i obilježavati tako da je na njima omogućeno sigurno odvijanje plovidbe - prometa.

Održavanje plovnog puta je redovito održavanje gabarita plovnog puta dubina i širina, uklanjanje sprudova - plicaka, uređivanje tovarišta, pristana, marina, kupališta, sidrišta, zimskog skloništa i obalnog prostora za ukrcajanje - iskrcavanje osoba - putnika, tereta i roba.

Obilježavanje plovnog puta podrazumijeva postavljanje objekata sigurnosti plovidbe i osiguranje njihovog pravilnog funkcioniranja (signalnih obalnih i plovnih svijetlećih i nesvijetlećih signala, stalnih i privremenih oznaka, optičkih, zvučnih, električnih, elektronskih, radarskih i dr. uređaja) za odvijanje sigurne plovidbe.

Članak 4.

Za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe plaća se naknada. Visinu naknade utvrđuje Ministarstvo za promet i komunikacije Županije.

Članak 5.

Održavanje i obilježavanje plovnog puta jezera Modrac osigurava se iz sljedećih izvora:

- dijela sredstava od naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe,
- sredstava koja se u tu svrhu predvide u proračunu općina i Županije,
- drugih sredstava koja se osiguraju donacijom.

Članak 6.

Županija povjerava održavanje i obilježavanje plovnog puta jezera Modrac, poduzeću - ustanovi koja je stručno osposobljena

za vršenje navedenih poslova i koja raspolaže potrebnim sredstvima i uređajima za postavljanje objekata sigurnosti plovidbe i njihovog pravilnog funkcioniranja sukladno odredbama Pravilnika o plovidbi na unutarnjim plovnom putovima.

Članak 7.

Na plovnom putu i obali jezera Modrac mogu se graditi objekti i izvoditi radovi u plovnom putu, određivati mjesta za pristajanje plovila, ukrcaj-iskrcaj osoba - putnika, tereta roba smještaj plovila (marine), javna kupališta, sidrišta, zimska skloništa, smještaj plutajućih objekata, održavati športska takmičenja - priredbe, ribolov i ribouzgajališta, premoštenje plovno put, nad vodom, pod vodom i ispod korita jezera.

Na plovnom putu može se odvijati javni prijevoz osoba i prijevoz za osobne potrebe.

Članak 8.

Na plovnom putu jezera Modrac može se odvijati plovidba: brodovima, brodicama, brodaricama, skelama, plovećim napravama, plutajućim objektima, športskim čamcima i dr. plovilima, ako im je utvrđena sposobnost za plovidbu, ako su baždareni, i ako imaju važeće isprave i knjige i imaju stručno zvanje.

Članak 9.

Isprave i knjige, isprave članova posade, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodova, brodica, brodarica, skela, plutajućih objekata, te stjecanje zvanja članova posade brodica, sukladno odredbama Zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi vrši federalno Ministarstvo prometa i komunikacija putem Kapetanije rječnog i jezerskog prometa.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage sve prethodno donesene odluke koje reguliraju ovo pitanje.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-012-7134/97
Tuzla, 03. 06. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

382

Na osnovu člana 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95 i 9/96), Vlada Kantona, na sjednici od 03. 06. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o proglašavanju akcije "Nedjelja solidarnosti sa porodicama šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida na području TPK"

I

Proglašava se akcija "Nedjelja solidarnosti sa porodicama šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida", (u daljem tekstu:

Akcija) na području Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) u periodu od 16. 06. do 23. 06. 1997. god.

II

Cilj akcije iz prethodnog stava je prikupljanje novčanih sredstava za liječenje članova porodica šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja Kantona.

Sredstva će se prikupljati putem markice solidarnosti koja će se namjenski štampati u pomenutu svrhu i koristiti pri maloprodajnom prometu svih vrsta roba i pružanju usluga na području Kantona u nedjelji u kojoj akcija traje.

Od korištenja markice solidarnosti izuzeti su: prehrambeni proizvodi: brašno, ulje, šećer, mlijeko i so, promet lijekova, ortopedskih pomagala, udžbenika i školskog pribora kao i pružanje zdravstvenih usluga.

III

Markica solidarnosti štampaće se u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200 i 500 BHD.

Način štampanja, plaćanja, evidentiranja, rukovanja, izgled, distribucije, prodaje i kontrole korišćenja markice solidarnosti, propisat će ministar za finansije u Vladi Kantona pravilnikom.

Ministar finansija će sklopiti ugovor po najpovoljnijoj ponudi za štampanje markice solidarnosti, kojim će se između ostalog regulisati i način zaštite markice solidarnosti od neovlašćenog štampanja i korišćenja.

IV

Markica solidarnosti će se koristiti pri prometu roba i usluga na slijedeći način:

na visokotarifne proizvode	markica u iznosu od 10%
vrijednosti kupljene robe,	
vrijednost robe do 100 BHD	markica od 10 BHD,
vrijednost robe od 100 do 200 BHD	markica od 20 BHD,
vrijednost robe od 200 do 500 BHD	markica od 50 BHD,
vrijednost robe od 500 do 1000 BHD	markica od 100 BHD,
vrijednost robe od 1000 do 2000 BHD	markica od 200 BHD,
vrijednost robe preko 2000 BHD	markica od 500 BHD

V

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vršiće kantonalna tržišna inspekcija u saradnji sa poreskom upravom i finansijskom policijom.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-012-8669/97
Tuzla, 03. 06. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

382

Na temelju članka 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94, 4/95 i 9/96), Vlada Županije, na sjednici od 03. 06. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o proglašavanju akcije "Tjedan solidarnosti sa obiteljima šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida na području TPŽ"****I**

Proglašava se akcija "Tjedan solidarnosti sa porodicama šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida", (u daljem tekstu: Akcija) na području Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županija) u razdoblju od 16. 06. do 23. 06. 1997. god.

II

Cilj akcije iz prethodnog stavka je prikupljanje novčanih sredstava za liječenje članova obitelji šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja Županije.

Sredstva će se prikupljati putem markice solidarnosti koja će se namjenski tiskati u pomenutu svrhu i koristiti pri maloprodajnom prometu svih vrsta roba i pružanju usluga na području Županije u tjednu u kojoj akcija traje.

Od korištenja markice solidarnosti izuzeti su: prehrambeni proizvodi: brašno, ulje, šećer, mlijeko i so, promet lijekova, ortopedskih pomagala, udžbenika i školskog pribora kao i pružanje zdravstvenih usluga.

III

Markica solidarnosti tiskat će se u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200 i 500 BHD.

Način tiskanja, plaćanja, evidentiranja, rukovanja, izgled, distribuiranja, prodaje i nadzora korišćenja markice solidarnosti, propisat će ministar za financije u Vladi Županije pravilnikom.

Ministar financija sklopit će ugovor po najpovoljnijoj ponudi za tiskanje markice solidarnosti, kojim će se, između ostalog, regulirati način zaštite markice solidarnosti od neovlaštenog tiska i korišćenja.

IV

Markica solidarnosti će se koristiti pri prometu roba i usluga na slijedeći način:

na visokotarifne proizvode markica u iznosu od 10% vrijednosti kupljene robe,
vrijednost robe do 100 BHD markica od 10 BHD,
vrijednost robe od 100 do 200 BHD markica od 20 BHD,
vrijednost robe od 200 do 500 BHD markica od 50 BHD,
vrijednost robe od 500 do 1000 BHD markica od 100 BHD,
vrijednost robe od 1000 do 2000 BHD markica od 200 BHD,
vrijednost robe preko 2000 BHD markica od 500 BHD

V

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vršit će županijska tržišna inspekcija u suradnji sa poresnom upravom i finansijskom policijom.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-012-8669/97
Tuzla, 03. 06. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

383

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo****I**

Razrješava se dužnosti pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo, u oblasti rudarstva, Dr Mustafa Ikić, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7495/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

383

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo****I**

Razrješava se dužnosti pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo, u oblasti rudarstva, Dr Mustafa Ikić, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7495/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

384

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 3. 6. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice****I**

Za pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u oblasti za raseljena lica i izbjeglice, imenuje se Ejubović Rifat.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-8672/97
Tuzla, 3. 6. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

384

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 3. 6. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice****I**

Za pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u oblasti za raseljena lica i izbjeglice, imenuje se Ejubović Rifat.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-8672/97
Tuzla, 3. 6. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

385

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 3. 6. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra bez portfelja****I**

Za pomoćnika ministra bez portfelja imenuje se Mijo Franković, dipl. ing. šumarstva.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-8671/97
Tuzla 3. 6. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

385

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 3. 6. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra bez lisnice****I**

Za pomoćnika ministra bez lisnice imenuje se Mijo Franković, dipl. ing. šumarstva.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-8671/97
Tuzla 3. 6. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

386

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 3. 6. 1997. godine, donosi

kantona” broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 3. 6. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

I

Razrješava se dužnosti pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Izet Fazlović, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-8670/97
Tuzla, 3. 6. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

podrinjskog kantona” broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 3. 6. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

I

Razrješava se dužnosti pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Izet Fazlović, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-8670/97
Tuzla, 3. 6. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

386

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-

“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 7/97 od 25. juna/lipnja 1997. godine

SADRŽAJ

376. Odluka o proglašenju Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona	161	381. Odluka o određivanju plovnog puta jezera Modrac (hrvatski jezik)	180
376. Odluka o proglašenju Ustava Tuzlansko-podrinjske županije	161	382. Odluka o proglašenju akcije “Nedjelja solidarnosti sa porodicama šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida na području Tuzlansko-podrinjskog kantona	181
377. Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona	161	382. Odluka o proglašenju akcije “Tjedan solidarnosti sa obiteljima šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida na području Tuzlansko-podrinjske županije	181
377. Ustav Tuzlansko-podrinjske županije	169	383. Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo	182
378. Odluka o potvrđivanju imenovanja kantonalnog pravobranioca	177	383. Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo (hrvatski jezik)	182
378. Odluka o potvrđivanju imenovanja županijskog pravobranitelja	177	384. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	183
379. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu programa sanacije klizišta na području Tuzlansko-podrinjskog kantona	177	384. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (hrvatski jezik)	183
379. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu programa sanacije klizišta na području Tuzlansko-podrinjske županije	178	385. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra bez portfelja	183
380. Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena usluga u oblasti zdravstva na području Tuzlansko-podrinjskog kantona	178	385. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra bez lisnice	183
380. Odluka o mjerama izravnog nadzora cijena usluga u oblasti zdravstva na području Tuzlansko-podrinjske županije	179	386. Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	183
381. Odluka o određivanju plovnog puta jezera Modrac	179	386. Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (hrvatski jezik)	184

Izdavač: Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona Tuzla - Za izdavača: Mirsad Islamović, sekretar Skupštine - Telefon 075/232-977 - Za svaki broj posebno se utvrđuje cijena - Grafička priprema i štampa “PrintCom” d.o.o. Grafički inženjering Tuzla, Rudarska 61/I, telefon: 214-164. fax: 282-000 - Za štampariju: Jasmin Hadžimehmedović i Zikrija Hadžimehmedović - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od dana izlaska lista - Pretplata se vrši u korist računa “PrintCom” d.o.o. Grafički inženjering Tuzla: 12200-601-29408 za dinarsko poslovanje i 12200-601-2029408 za devizno poslovanje kod ZPP Tuzla.